

ETH DIARI

Numerò 195
diuendres 27 d'agost 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes

FINAU DERA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 99: PRIMÈR BILANÇ E PROJÈCTES



UNIVERSITAT
CATALANA
D'ESTIU

En tot compdar damb 1075 alumnes oficialment inscrits, 248 professors, 53 conferenciants e 24 personnes encargades dera organisacion... un nivèu fòrça naut de participaires, mès non superable enes condicions materiaus actuauas.

Un 68,8% deth Principat, 10,2 de Catalunya-Nòrd, 8,4 deth País Valencian, 7,5 des Illes Balears, 5,1 d'Andòrra e païsi europeus... un despartiment geografic de procedéncias des participaires, seguramente mielorable.

Aquestes son es prumères cifres deth bilanç dera edi-

cion de 1999 dera Universitat Catalana d'Estiu (UCE) celebrada ena Prada de Còflenct de Catalunya Nòrd.

Entre es critiques, es projèctes e propòstes finaus d'aquesta XXXIau edicion, se soslinhèc era nocion "d'incompliment de contracte" e installacions insufisan-tes e qu'en trabalhar en un projècte entà devier un edifici que i a ath costat deth tocant Sant Miquèu de Coishà en Sedença permanenta dera UCE, damb un centenat de lhets, sales entà bibliotèca, entà estudis e entà amassades (damb ajuda demorada dera Union Europea).

AUÉ ERA CAMPANHA "PIRENÈUS LÍMPIOS" HE UN ESPECTACLE D'ANIMACION EN ARAN

Ena plaça dera glèisa de Vielha e serà era activitat de sensibilizacion ambientau

Coma hè dejà sies ans, ath long der estiu se hèn actuacions en diuèrses poblacions de Catalunya e Aran entà difòner era campanha "Pirenèus Límpios". Aguesta campanha a coma objectiu espandir eth messatge a toti es que se serví-se'n dera montanya, entà que non abandonen liuraments es lòndres hètes dera sua estança e, les baishen enquiat d'entenditor mès apròp.

Era campanha se realise laguens dera Comunautat de Trabalh des Pirenèus; per tant, s'espandís en totes es zònes pirenèques des parçans segunts: Catalunya, Aragon, Navarra, Mieit-Pirenèus, Lengadòc-Rossellon e Aqui-

tània. De moment, en Catalunya, se realisèc era campanha ena Cerdanya e en Parc Naturau deth Cadí Moisherò, en Ripollès (Val de Camprodon, Val de Núria, e Val de Ribes), en Parc Nacional d'Aigüestortes, e en Estanh de Sant Maurici. Per çò que tanh ara part orientau, en Palhars Sobirà e en nòste país d'Aran.

Coma ditz eth són materiau de promocion era campanha ei organisada pera Associacion tath Foment der Ensenhament Ambientau, e pera entitat Guides deth Pirenèu, damb eth supòrt deth Departament de Miei Ambient dera Generalitat de Catalunya, e entà Aran

damb eth supòrt der Ajuntament de Vielha-Mijaran.

Er espectacle d'aué en Vielha se harà

pera tarde, tás 18 ores, ena plaça dera glèisa e compdarà damb era animacion hòla, d'un espectacle infantiu entà totes es edats, der actor Lluís Pinyot. (Coma ei dejà usuau en cas de mau temps era actuacion aurà lòc ena Sala Polivalenta).



ER ORGANISADOR DERA EXCORSION DE PUJOL TAR ANETO AFIRME QUE SIMPLAMENT DROMIREN ATH CANT DER ESTANH CORONES


Josep Sicart, er organisador der ascens de Jordi Pujol tar Aneto eth passat 23 d'agost, assegurèc ager qu'es participaires dera excorsion en cap moment installèren un campament estable ath costat

der estanho Corones. Sicart assurèc que simplament i dromiren ath cant, dera madeisha faïçon que d'auti excorsionistes.


Sicart declarèc que, se per desconeishement, cometeren béra

inflacion, se planh sincera-ments.

S'auje informat que Pujol e eth són grop d'excorsionistes cam-panèren en un lòc a on non ère autorisat er campament estable.



ARTISTES CATALANS DAMB MARAGALL



Era candidatura deth presidenciable socialista Pasqual Maragall lancèc ua collectioen de 14 cartelhs que se titole *Present e futur de Catalunya* damb era quau se vò reflectir "un contrast entre era actualitat e era naua etapa que se daurirà en Catalunya". Toti es cartelhs se basen en ua oposicion en-

tre es dues parts, "çò que represente er acabament deth present, e çò que destaque totes es oportunitats que s'entreven entath futur immediat". Atau, per exemple, s'opause un plat plen d'amanda a un autre uet, ua casa barrada a ua damb pòrtes e hièstres dubèrtes, e un embut a un desembossador.




Un grop d'artistes e professionaus, coordinati pereth dessenhador Claret Serrahima, son es autors des cartelhs, que se realisèren damb

tecniques differentes. Toti es creadors, fotografs, illustradors, dessenhadors, publicistes o directors d'art, participèren de forma volontària: Enric Aguilera, Maria Espus, Mario Eskenazi, Meritxell Duran, Gallardo, Joma, J.M. Mir, Ricardo Miras, Pep Montserrat, Germans Muñoz, David Ruiz deth Marina Company, Toni Segarra e eth medeish Claret Serrahima.

Es cartelhs circularàn per tota Catalunya, e

ath madeish temps se dauriràn exposicions simultànies en diuèrses localitats damb era madeisha mòstra.

Maragall auje dejà lançat anterioraments ua colleccioen de postaus ena madeisha linha. Eth conjunt d'aguestes iniciatiuas proven d'un grop d'artistes qu'emparen era candidatura deth presidenciable socialista a trauers des sues òbres. Forces artistes autregèren tanben òbres entà subastà-les e destinari çò reuectat tara campanha de Maragall.



EXPERIÉNCIES

En aguesti tempsi d'ua apparent saturation informatiu, ¿ei de vertat besonhosa en Euròpa ua naua agència entath miei ambient, dedicada fonamentaument ath tractament d'informacion? Eth naut valor que concedissen es europeus ath sòn miei ambient ja se reflèxe en ua multitud d'institutions e esturments en aguest ambit. Toti eri basen era sua actuacion ena continua recepcion de donades tècniques e scientifiques pertinentes, e era màger tanben generen ua naua informacion sus eth medi ambient d'ua faïçon continuada. Fòrça sistèmes de vigilància nacionaus e regionaus, oficiaus e independents, auferissen un fluxe constant de donades sus eth medi ambient.

Era Agència Europea de Miei Ambient (AEMA) se creèc en 1990 damb er objectiu de garantir era coordinacion, comparacion e aplicacion estrategica d'aguesta abondosa informacion en benefici deth ben comun. Era sua besonhositat demorèc patent dempués era catastròf de Chernobil en 1986, quan es henerècles dera cobèrta, e diferéncias en format des donades des centres de vigilància europeus obstaculisièren seriàments es esfòrci regionaus d'avaluracion e contencion des efèctes der accident.

Sabem que non mos podem permeté era manca d'informacion tècnica e scientifica besonhosa entà hèr testa de manera concertada o -melhor encara- entà esvitar per complet

incidents coma aqueth, ja que tanben sabem qu'auem d'èster mès atents ad aqueres tendéncies e sindromes de progression douça o subjaçentes susceptibles de generar naues crisis o dilèmès en futur.

Ena AEMA non mos interessen era recomplilacion de donades encaminada a completar un modèu elegant mès arbitrari, en entara eventualitat de que poguen èster d'usatge entà bèth un quaque dia. Eth nòste trabalh ei hèr aisida era aplicacion practica des donades, aufrir productes e servis d'informacion basadi en ua recuperacion mès eficiente deth retràs, enes donades disponibles e en ua decidida expansion des futures possibilitats d'aplicacion dera informacion e era sua tecnologia ara solucion des problemes reiaus.

Era nòsta especialitat ei era informacion agregada, un coneishement "concentrat" damb ua incorporacion actualisada de factors



ambientaus coneishudi o es cambis potenciaus, près entà èster utilisatz pes responsables d'elaborar es politiques, dera planificacion, deth desenvolopament e des reformes, coma guida entà uns programes adequadi e auançadi de compde e proteccion deth miei ambient.

Entà qu'aguesta informacion "damb valor hijut" servisque entà impolsar era promulgacion de nòrmes legislatives e era elaboracion de politiques, ei precís que sigue era mès fidèu ena sua categoria. D'aquiu es foncions de contròle de qualitat

dera AEMA e eth nòste cometut de promòir metodologies d'avaloracion mès adequades e verificables. Demoram que, damb eth temps, expressions coma "es melhors donades disponibles" sus eth miei ambient arriben a èster sinònimes, enes fòrs de debat e era bibliografia sus es politiques entà aplicar, damb un naut terme; "donades compatibles damb era AEMA".

Demoram méter tanben agesta informacion ar aténher de toti: ua ciutadania que se considera (o ei) mai informada ei mens probala que deishe era sua collaboracion o eth sòn emparament ne encara a politiques e practiques jutjades irrefutablement segures e solventes pes expèrti. Sonque poiram hèr realitat eth començament de qu'era prenuda de decisions en matèria de miei ambient ei ua des responsabilitat compartida se tanben compartim es coneishements pertinents (...)

Ath temps que trabalham entà melhorar es donades e era informacion en tot cercar eth nivèu d'uniformitat besonhosa entà analisar era situacion generau e determinar paramètres de referéncia entara aplicacion des mesures, e era legislacion aprovades en un ample territori, cau contunhar estant sensibles ara arrica diuersitat des biorregions e ecosistèmes d'Euròpa. Aguesta biodiversitat ei era "jòia dera corona" deth patrimoni ambientau europèu e merite un tractament suenhosament diferenciat e precissament localisat ena gestion dera informacion.

Sintesi dera Presentacion ara "Agència Europea de Miei Ambient: Era informacion aplicada ara practica"

Domingo Jiménez-Beltrán
Director Executiu d'AEMA
Copenhague

UN MUSULMAN SIRI PRESENTE CANDIDATURA ENES LISTES DE CiU

Un musulman d'origen siri que viu des de hè 20 ans en Catalunya, Joan Babeli, presentèc era sua candidatura entà entrar enes listes de CiU enes pròplaus eleccions autonòmiques damb era intencion de devier eth representant de toti es immigrants en Parlament.

Babeli ei, des deth mes de mai, eth responsable dera vocalia dera immigracion dera Generalitat, e considera era sua situacion "positiu, per que coneishi es dues cares e pogui aufrir ua vision mès ampla dera societat".

S'era sua candidatura ei acceptada, Babeli trabañarà entà "cambiar eth concepte d'immigrant. Tractar çò que tanh era residència des vielhi immigrants, es segones generacions, eth quart mon e es presons. Enquiat medi ambient, era natalitat e era infantesa".

Ditz que "cau actuar a trauers des municipis" e que "cau cercar ua lei que melhore era coesion social".

Segontes eth responsable dera vocalia, "er immigrant patís un decompausament personau", peth quau li preocupen especiaument

es malauties psicologiques qu'afecten aguest collectiu. "Ua politica que sonque guarda peth trabalh des immigrants ei ua politica mauecsada", afirmèc.

Babeli se marque coma objectiu principau, se entre en Govèrn, "cercar eth cens de toti es immigrants", maugrat considera qu'ei ua causa que "non se pòt hèr en ua soleta legislatura perquè ei un ahèr força complexe".

Era candidatura de Joan Babeli compde, segontes afirmèc, damb eth supòrt dera comunautat internacionau que viu en Catalunya, associacions, federacions, òng's e membres deth Govèrn dera Generalitat.

Joan Babeli se decantèc per CiU pr'amor que "descurbi eth nacionalisme catalan per Convergència Democrática", eth partit que des d'un començament s'affilièc. Babeli afirma qu'en Catalunya "non existís xenofòbia, sonque béri sectors que son classistes". Segontes era sua pensada, "era societat catalana ei dubèrta e eth sòn nacionalisme ei incloent, per çò que toti i cabem".

Pera sua part, eth secretari generau dera Federacion de Servicis Publics dera UGT de Catalunya, Frederic Monell, expliquèc que damb aguesta iniciatiua, qu'a

UGT REQUEUHERÀ 50.000 SIGNATURES ENTÀ MODIFICAR ERA LEI POSTAU DE 1998 QUE CONSIDERE "INJUSTA E DESEQUILIBRADA"

Era Union Generau de Trabalhadors de Catalunya (UGT) comencèc ager ua campanha de recuelhuda de 50.000 signatures per tota Catalunya entà modificar era Lei Postau de 1998, que, segontes eth secretari generau d'UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez ei "injusta e desequilibrada", ja que "ei a favor des interesis privats e non mos apròpe tà Euròpa, senon que mos alunhe".

Josep Maria Álvarez inicièc aguesta campanha de recuelhuda de signatures ena presentacion d'un informe sus es punts neres deth servici universau de Corrèus en Catalunya. Entath secretari generau dera UGT de Catalunya, aguesta lei a coma objectiu amendrir capacitat ar organisme public postau e ei er "inici dera privatisacion deth servici de Corrèus".

Pera sua part, eth secretari generau dera Federacion de Servicis Publics dera UGT de Catalunya, Frederic Monell, expliquèc que damb aguesta iniciatiua, qu'a

nivèu estatau preve era recuelhuda de 50.000 signatures, "volem plantejà-mos eth cambi dera lei" e higec qu'era prepausa dera UGT ei que "i age ua ampliaciòn der ambit de resèrva deth corrèu public".

En aguest medeish sentit, Monell critiquèc que "Espanha liberalisèc mès eth sector de corrèus qu'era resta des païsi d'Euròpa", maugrat que puntualisèc qu'era UGT "non ei en contra de que i age empreses privades en sector", senon que "mos opausam a que entà que i age sector privat s'age de hèr a còsta dera subsviènça deth sector public".



ETH DIARI

HÈ-TE
SOSCRIPCTOR

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Companys.
Edita ETH DIARI
Familia Colomines
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA:
Aula Europea des Pirineus (Val d'Aran)
Carrer Doctor Manel Vidal
locau num.5
(Darrer edifici/ Ath cant der Espita)
25530 Vielha-Val d'Aran
Telefon: 973641772
Fax: 973640871
E-mail: vivenciaaranesa@ctv.es

Equip de correctors: Xavier Gutierrez.
Equip comercial: Ramon Agulló i Teixidor.